

Predstava CNP-a „Šćeri moja“ izvedena na Međunarodnom festivalu glumca u Nikšiću

Druga strana istorije oduševila publiku

NIKŠIĆ - Predstava „Šćeri moja“, u izvođenju ansambla Crnogorskog narodnog pozorišta, bila je treća u nizu koje su na nikšičkoj pozornici igrane u okviru Međunarodnog festivala glumca.

Zadovoljno su o njoj, nakon spuštanja zavjese, komentarišali ljubitelji teatra, a onda su glavni akteri, po običaju, sa novinarima podijelili utiske.

Istorijska i fiktivna

Rediteljka komada Ana Vukotić govorila je o spoju istorije i faktografije s jedne strane i, na drugoj, fikcije po kojoj je i u teatru kao ostalim umjetnostima, vrlo bitnije ono što je moglo biti od onoga kako je bilo.

- Upravo na tom jazu između istorijskog i fiktivnog nastaje ova predstava. Prije svega, Maja Todorović je donijela jedno vrlo zanimljivo temu odnosa pozicije žene, odnosno, kćerke i oca. To je nekak bio glavni motiv za koji smo se svih „zakacičili“. Sa druge strane, bilo nam je zanimljivo i zabavno da kroz neku vrstu komedijskog žanra pokušamo da na neke važne istorijske ličnosti gledamo iz drugačijeg ugla. Željeli smo da ih vidimo kao ljude, da se bavimo duhovitim slojevima njihovih ličnosti i odnosa i uopšte mentaliteta i crnogorske istorije - kazala je Vukotić.

Glumac Mirko Vlahović, koji igra kralja Nikolu, istakao je da voli ovu predstavu, i u ulogu.

- Tumačeći lik kralja Nikole napravio sam otklon od istorijskog. Zapravo samo u tri scene se vidi da je on kralj, a u ostalima je otac. To je ta skrivena strana istorije, koja je jako zanimljiva u teatru. Kralj Nikola,

Skrivena strana istorije tako je zanimljiva u teatru. Kralj Nikola, koga igram, može da bude i neki drugi kralj. Sasvim je isto. Ovo je univerzalna priča o odnosu između oca i kćeri - kazao je Mirko Vlahović



DIRLJIVA PRIČA: Iz predstave „Šćeri moja“

Kulturološki simboli časopisa „Pozorište“

U okviru pratećeg programa Festivala, predstavljen je novi broj časopisa „Pozorište“. Onjemu su govorili Željko Rutović, Goran Jevrić, Goran Bulajić, Blagota Eraković i urednica časopisa Slavkoja Marojević. Jevrić je podsjetio da je sada već davne 2005.godine, došlo do obnavljanja časopisa, te da su tu priču inicirali Maksim Vučić i Dragan Perović, kao hroničari Nikšića.

- Počeli smo u vrlo teškim uslovima, ali gledali smo naprijed

i ja sam, nakon razgovora s Branislavom Mićunovićem, Goranom Bulajićem i Blagatom Erakovićem, započeo sve ovo, a to mi je tada bila i obaveza - kazao je Jevrić. On je podstio i na značaj knjige „Magija traje“ koja je objavljena, ne slučajno, na Dan crnogorske nezavisnosti.

- Od prvog broja pratim časopis „Pozorište“, a pokrenuti ga bila je prava hrabrost. Časopis ima vrijednost koja bi moralna da se širi kroz države iz kojih

teatri učestvuju na nikšičkom Festivalu - ocijenio je Blagota Eraković.

Prema riječima Željka Rutovića, časopis „Pozorište“ je rijedak kulturološki simbol. Slavkoja Marojević istakla je da je „Pozorište“ hroničar raznovrsnih kulturnih dešavanja, te da su inicirali projekt informativnog umrežavanja s pozorišnim kućama iz Crne Gore i regiona. Kako je kazala, sve sa ciljem zbilžavanja institucija i umjetnika.

koga igram, može da bude i neki drugi kralj. Sasvim je isto. Ja mislim da je ovo univerzalna priča o odnosu između oca i kćeri. I ne bi kralj Nikola bio

takav i ne bi bio takav otac da nije imao kćer Zorku, koja je bila ambiciozna, pametna i pretendovala na to što joj je i Bog podario. Ali, običaj su ne-

što što nas koči i danas - kazao je Vlahović.

Glumica Varja Đukić, koja je u predstavi pokazala svu snagu crnogorske žene, ističe da je u

ovom komadu veoma važno istaći vrijednost glumačkog zanata i umjeća.

Glumačka sloboda

- Mislim da je ovo sjajna prilika i sjajan festival koji na to skreće pažnju. Ovo što smo izveli večeras unekoliko se razlikuje od drame Maje Todorović. Naime, radilo se o potrazi za predstavom. Zahvaljujući Ani Vukotić i njenoj intervenciji dodali smo tu žensku vizuru. Kroz priču je ostalo to da smo slobodni u žanrovima, iako više nijedan ne može biti čist. Ne možemo isključivo reći da je ovo komedija, drama ili melodrama. Rukopis i ideje su potpuno raznorodni ali, ipak, idu jednoj priči - kazala je Đukić.

Mlada glumca Vanja Jovićević, koja se više nego uspješno snašla u ulozi princeze Zorke, kaže da je nakon čitanja teksta bila neizmerno srećna što je baš njoj dodijeljena ova uloga i povjerenje da je iznese na najbolji mogući način.

- Žao mi je što se o Zorki Petrović tako malo zna. Ona je bila velika humanitarka, ne samo ambiciozna žena koja je poštovato željela prijesto. Mislim da je dosta toga dobrog uradila za Crnu Goru, a u predstavi imamo cijeli njen život. Bolje reći, predstava je popraćena tom vremenskom slojevitosti njenog života - kazala je Jovićević. Ona je dodala da u ovom pozorišnom komadu pseudostorija prerasta u istoriju Crne Gore.

R. PEROŠEVIĆ

PLJEVLJA - Gradsko pozorište gostovaće danas u 17 sati u Centru za kulturu u Pljevljima, sa predstavom „Kod Nojeve barke u osam“ (5+). Po tekstu njemačkog autora Urliha Huba, predstavu je režirao gost iz Slovenije Robert Valtl.

Zabavna i poučna priča o biblijskom Potopu, ujedno je i himna prijateljstva, solidarnosti i tolerancije. Rafiniranog stila, sa puno humorâ, katkad i veselje burleske, tekst se posljednjih godina afirmisao kao najveće evropsko otkriće za najmlađu publiku.

Uloge tumače Slaviša Grubiša, Smiljana Martinović, Goran Slavić, Branko Ilić i Seijo Seferović. Autorski tim, pored reditelja Valtla, čine još: Natalija Vujošević (scenografkinja), Tijana Todorović (kostimografska), Nemanja Bečanović (kompozitor), Slavka Nelević (koreografska), Miha Horvat (dizajner svjetla), Đorđe Krivokapić (predvod teksta).

R.K.

„Kod Nojeve barke u osam“ u Pljevljima

PLJEVLJA - Gradsko pozorište gostovaće danas u 17 sati u Centru za kulturu u Pljevljima, sa predstavom „Kod Nojeve barke u osam“ (5+). Po tekstu njemačkog autora Urliha Huba, predstavu je režirao gost iz Slovenije Robert Valtl.

Zabavna i poučna priča o biblijskom Potopu, ujedno je i himna prijateljstva, solidarnosti i tolerancije. Rafiniranog stila, sa puno humorâ, katkad i veselje burleske, tekst se posljednjih godina afirmisao kao najveće evropsko otkriće za najmlađu publiku.

Uloge tumače Slaviša Grubiša, Smiljana Martinović, Goran Slavić, Branko Ilić i Seijo Seferović. Autorski tim, pored reditelja Valtla, čine još: Natalija Vujošević (scenografkinja), Tijana Todorović (kostimografska), Nemanja Bečanović (kompozitor), Slavka Nelević (koreografska), Miha Horvat (dizajner svjetla), Đorđe Krivokapić (predvod teksta).

R.K.

„Lasice“ i „Greta“ večeras u CNP-u

PODGORICA - Predstava „Lasice“, Bojane Mijović u režiji Stevana Bodroža, biće izvedena večeras u 20 sati na Velikoj sceni Crnogorskog narodnog pozorišta. Takođe, na sceni „Studio“, u 20.30 sati, okviru programske segmenta „Scena Akademija“ biće izvedena predstava „Greta, stranica 89“, po tekstu Luca Hubnera u adaptaciji Dubravke Drakić. Scenografiju i kostime za „Lasice“ osmisliла је Natalija Vujošević, saradnik na scenografiji je Mirko Radonjić, muziku potpisuje Damir Imamović, scenski pokret Nada Vukčević, dok je izvršni producent Marko Poček.

U predstavi igraju: Žaklina Ošir, Nada Vukčević, Branka Stanić i Simo Trebešanin.

R.K.

Riječ više o koncertu „Četiri soprana“ u Crnogorskom narodnom pozorištu

Blizak i omiljen operski zvuk

PODGORICA - U jubilarnoj, 10. sezoni Muzički centar Crne Gore nastavio je dobru praksu predstavljanja domaćih umjetnika koji rade u Crnoj Gori i van nje. U sastupile su mecosopraništvinja Amanda Stojović i sopraničkinje Olivera Tičević, Milica Milanović i Marijana Sovran.

Budući da su programski sadržaj činile numere iz poznatih djela operskog repertoara, dirigentsko vođstvo pripalo je Miroslavu Homenu, renomiranom umjetniku sa više desetljećima iskustvom upravo u ovom žanru.

Poznate arje

Koncert je otvoren i zaključen uvertirama iz opera „Otmica iz Saraja“ V. A. Mocarta i „Rijenac“ Riharda Vagnera, a središnja tačka, Bizeov „Intermeč“ iz opere „Karmen“, program i nastupe solistkinja concepcij-

ski je jasno podijeljeno u dva segmenta. Umjetnice su u dva navrata imale samostalno predstavljanje izvodeći romantičarske arje iz opera Donicitija, Rosinija, Gunoa, Pučinije, Bizea, Dvoržaka, De Sarna San Đorda, a izvedena su i dva izuzetno poznata dueta - Ofenbahova „Barkarola“ iz „Hofmanovih priča“ i Delibov „Duet cvijeća“ iz opere „La-kme“.

Rođene u Crnoj Gori, četiri solistkinje su školovanje na visokoobrazovnom nivou nastavile na akademijama u Beogradu (Tičević, Stojović, Sovran) i Sarajevu (Milanović). Operske angažmane traže van granica naše zemlje, jer je izvođenje opere kod nas rijetko, zbog kompleksnosti i ogromne produkcijske zahtjevnosti. U tom smislu, za njih je ovaj koncert bio idealna prilika da se uz pratnju CSO-a predstave domaćoj publici, ali i publici, kojoj je operski zvuk blizak i omiljen, da uživa u najpoznatijim arjama romantizma.

U Donicitijevom rječitativu i ariji „Ah, predugo čekah...“ O

svjetlosti duše ove“ iz opere „Linda di Šamoni“ i Gunovoju ariju Margarete „Ah, smijem se vidjevši sebe“ iz „Fausta“, Olivera Tičević je iskazala izvođačku stabilnost i intonativnu preciznost. Jako uređeni melizmi, vibrata, čistina u boji glasa, uz odlično fraziranje, činili su njenu interpretaciju lakom i izuzetno artikulisanom. Neposredan odnos i izvrsna komunikacija sa dirigentom, orkestrom i kompletnim auditorijumom, kao i njena kon-

stantna svijest o zvučnoj usklađenosti svih aktera u muziciranju, potvrili su njenu izvođačku pouzdanost. Amanda Stojović je tamnjom mecosopranskom bojom, posebno izražajnom u visokom registru, zrelo i sigurno, glumački sugestivno, tumačila ariju „Glas što nedavno čuh“ iz Rosinijevog „Seviljskog berberina“ i ariju „U blizini bedema Sevije“ iz Bizeove opere „Karmen“. Stojović i Tičević su zajedno otpjevale Delibov „Duet cvijeća“, u kojem su se njihove boje glasova odlično uklopile, a primjetnije bila i njihova voluminozna, temporalna i ritmička usklađenost interpretacije.

S druge strane, luminozna lirska sopranska boja glasa Marijane Sovran i njena zavidna vokalna tehniku (fokusirane i pokretljive kolorature) došle su do izražaja u Gunovoju ariju „Želim živjeti“ iz opere „Romeo i Julija“. U Dvoržakovu „Pjesmi mjesecu“ iz „Rusalka“ i ariji „U dalekom Drenopolju“ iz „Balkanske carice“ Sovran je doživljajno (dikcijski čisto) vodila publiku kroz sadržaj teksta. Milica Milanović je u Pučinijevim arijama „Da, zovu me Mimi“ iz „Boema“ i „O, moj dragi tata“ iz opere „Dani Skiki“, pak, demonstrirala širok dijapazon glasovnog volume na i zajedno sa orkestrom povezano je pratila dinamičku gradacionu liniju. Uz vješto vođstvo maestra Homena i izuzetno zvučno izbalansiranu pratnju, njen prodran vokal je u trenucima „fortisima“, ali i kod mekog

„pijanisima“, mogao da dođe do izražaja. U „Barkaroli“ je zajedno sa Amandom Stojović supitljivo nijansirala intenzitet zvuka, dok je orkestarska pratnja tokom cijelog koncerta delikatno dozirana i pedantno vođena.

Razičiti karakteri

Pod upravom maestra Homena, crnogorski simfoničari su u tri orkestarske kompozicije uvjerljivo tumačili tri posvera značita karaktera. Čist, mocartovski lepršav i poletan ton ostvaren je uvertiri „Otmice iz Saraja“, dok je u „Intermeču“ postignuta etična ravan (harfa i sola drevnih duvača) koja je u pojedinim trenucima poprimala i filmsku boju. Wagnerova uvertira izvedena je izuzetno ekspresivno, tonski koncentrisano, dramatski napet, uz odlična dijalogiziranja limenih duvača i gudača, koji su završnici koncerta dali herojski, svečani karakter. Nakon izvedbe Verdijeve čuvene „Vinske pjesme“ iz „Travijate“, CSO, maestro Homen i četiri solistkinje doživjele su topao prijem posjetilaca, čije su reakcije tokom koncerta i nakon njega još jednom potvrdile popularnost operskog žanra kod Vanja VUKČEVIĆ



TOPAO PRIJEM: Sa koncerta u Crnogorskom narodnom pozorištu